



SESOTHO HOME LANGUAGE
GRADE 1 – BOOK 1
TERMS 1 & 2

ISBN 978-1-920458-11-9

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

15th Edition



SESOTHO PUO YA LAPENG – Kereiti | Buka ya |

ISBN 978-1-920458-11-9

E hlophisitswe ho
latela lenane thuto la
CAPS

Kereiti

Lebitso:

Phaposi:



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

SESOTHO PUO
YA LAPENG

Buka ya |
Kotara | & 2



Mofumahadi Angie Motshekga,
letona la Lafapha la
Thuto ya Motheo



Ngaka Reginah Mhaule,
Motlatsi wa Letona la
Thuto ya Motheo

Dibuka tsena tsa tshebetso di etseditswe bana ba Afrika Borwa tlasa boetapele ba Letona la Thuto ya Motheo. Mof. Angie Motshekga, mmoho le Motlatsa Letona la Thuto ya Motheo, Ngaka Reginah Mhaule.

Dibuka tsa tshebetso tsa Rainbow di bopa karolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo, ya thuso e reretsweng ho netefatsa tshebetso ya baithuti ba Afrika Borwa dikereiting tse qalang tse tsheletseng. Jwaleka e nngwe ya dintlha tsa bohlokwa tsa Moralo wa Tshebetso ya Mmuso, projeke ena e etsahetse ka tshehetso ya letlole la Polokelo la Setjhaba. Sena se entse hore Lefapha le etse dibuka tsena tsa tshebetso ka dipuo tsohle tsa semmuso, ntle le tefello ya letho.

Re tshepa hore, matitjhere a tla fumana dibuka tsa tshebetso di le bohlokwa mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi, le ho etsa bonnete ba hore baithuti ba bona ba etsa kharikhulamo yohle. Re nkile boikarabelo ba ho tataisa titjhere mosebetsing ka e nngwe le e nngwe ya mesebetsi, ka ho kenyetse motshwao a bontshang hore na seo barutwana ba tshwanelang ho se etsa ke sefe.

Re a kgolwa hore bana ba tla natefelwa ke ho sebetsa ka buka ena ha ba ntse ba hola le ho ithuta, le hore wena titjhere, o tla natefelwa mmoho le bana.

Re le lakalletsa katleho ho sebediseng dibuka tsena tsa tshebetso.

BOIKARABELO BA BATJHA BA AFRIKA BORWA

Tekatekano

Tshwara motho e mong le e mong ka ho lekana, ntle le leeme. Se kgetholle.



Seriti sa batho

Hlompha motho e mong le e mong Eba pelonolo mme o be le tlhokomelo.



Bophelo

Bophelo ke ntho ya bohlokwa Hlompha bophelo bo bong le bo bong.



Lelapa

Tlotla mme o hlomphe batswadi ba hao. Eba mosa le botshepehi ho ba lapa leno.



Thuto

Kena sekolo, ithute o sebetse ka thata. Mamela melao ya sekolo.



Mosebetsi

Thusa ba lapa leno ka mosebetsi lapeng. Bana ha ba tlamele ho batla mosebetsi.



Bolokolohi/tokollo le polokelo

Se lematse, tshosa, kapa hona ho hlekefatsa batho ba bang, hape o dumelle ba bang ho etsa jwalo. Rarolla dikganyetsano ka kgotso.



Thepa/leruo

Hlompha thepa ya batho ba bang. Se senye thepa kapa hona ho utswa.



Bodumedi, ditumelo le maikutlo

Hlompha ditumelo le maikutlo a batho ba bang.



Boipaballo

Hlokomela lefatshe. O se senye metsi le motlakasi. Boloka lehae le tikoloho ya hao di hlwekile e bile di bolokehile.



Boahi

Eba Moafrikaborwa ya lokileng ebile a tshepeha. Hlompha melao, mme o netefatse hore ba bang ba etsa jwalo.



Tokoloho ya puo

O se ke wa hasanya leshano le lehloyo. Netefatsa hore batho ba bang ha ba hlapaolwe kapa maikutlo a bona ha a utlwiswe bohloko.






Kereiti



ya SEŠOTHO



Buka ena ke ya:

SEŠOTHO
Buka
—



Tema 1: Sekolo

- 1 Etsa seo ba se etsang** 2
Etsisa meemo ya bana ditshwantshong
Tsamaelano ya ditho
- 2 Mmele** 4
Dikarolo tsa mmele
Mamele mme o supe karolo tse nepahetseng tsa mmele
Seha disehwa tsa mmele o di mamarisetse
setshwantshong se nepahetseng
- 3 Letsoho letshehadi** 6
Bong ba lehlakore
Terisa le letona le le letshehadi mme o bale menwana
- 4 Botana le botshehadi** 8
Bong ba lehlakore
Bontsha letsoho le letona le le letshehadi
Ho ngola: tereisa
- 5 Ho ithuta ho ngola lebitso la hao** 10
Ho ngola: Ho kgetholla ka pono, bona mme o dikadikwe
dithaku tsa lebitso la hao
Kwetlisa ho ngola lebitso la hao
Mela e yang tlaase: taka dithupa tsa folaga, le makala a
dipalesa
- 6 Ba ho kae?** 12
Boemo sebakeng: ho bua, kutlwisiso ya tlaase ho,
kamorao ho. Bolela hore bana bana ba hokae.
- 7 Medumo** 14
Bokgoni ba kutlo: E etsa modumo ofe? Nae etsa modumo
o hodimo kapa o tlaase?

- Kgethollo ya ho bona: Etsa sedikadikwe ho e fapaneng le
tse ding moleng ka mong
- 8 Boipaballo** 16
Ho bua: Supa se kotsi setshwantshong. Hlalosa hobaneng
se le kotsi.
Sebedisa mmapa wa mohopolo ho itokisa
- 9 Bapisa** 18
Kgethollo ya pono, tshetsetso e ntle ya dithokutlo. Taka
mola ho bapisa ledinyane ka leng ho mmalona.
Kutlo: Phoofole ka nngwe e etsa modumo ofe?
- 10 Phaposi ya ho ithuta** 20
Kutlwiso ya pono, ho bua: Bolela dintho tse fumanwang
phaposing ya ho ithuta. Ke dife tseo le nang le tsona
phaposing ya heno?
- 11 Hlabula le mariha** 22
Mebala le nako tsa selemo: Etsa diaparo tseo re di
aparang hlabula sedikadikwe se sekgubedumme tsa
mariha ka o bolou.
- 12 Bohlweki** 24
Etsa dintho tseo re di sebedisang bakeng sa ho hlweka
sedikadikwe.
Ho ngola: Latella meizi ka mahlo.
- 13 Metswalle** 26
Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: a
Bitsa modumo ebe o a o khalara, mme o o fumane o o
etsetse sedikadikwe.

- Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele
medumo.
Ho bala tereisa mme o latella ka mahlo: Nyalanya dikarete
tsa mantswe le mantswe ana.
Boikgathollo
- 14 Tlhaku a** 28
Kwetlisa ho ngola tlhaku.
Modumo o moo: Etsa sedikadikwe setshantshong se
qalang ka modumo a
Kgethollo ka pono: Fumana, setshwantsho, sebopeho
kapa tlhaku e tshwanang le ya pele mme o e etsetse
sedikadikwe.
Nyalanya mebala le dibopeho
- 15 A re bapaleng mmoho** 30
Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: s
Bitsa modumo mme o o khalare, o fumane mme o etse
sedikadikwe.
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele
medumo.
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana.
Boikgathollo(tereisa mme o fumane)ho latella ka mahlo
- 16 Tlhaku s** 32
Kwetlisa ho ngola tlhaku.
Modumo o moo: Etsa sedikadikwe setshantshong se
qalang ka modumo s
Kgethollo ka pono: Fumana, setshwantsho, sebopeho
kapa tlhaku e tshwanang le ya pele mme o e etsetse
sedikadikwe.
Nyalanya mebala le dibopeho

Tema 2: A re bapaleng mmoho

- 17 Re a bapala mmoho** 34
Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: s
Bitsa modumo mme o o khalare, o o fumane ebe o o etsetse
sedikadikwe.
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele
medumo.
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana.
Boikgathollo: Tereisa mela e matheba ya dibopeho tsa
diphofole.
- 18 Tlhaku e** 36
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlisa ho ngola tlhaku e
Etsa sedikadikwe setshwantshong se qalang ka modumo e
Tlatsa dikgeo ka tlhaku e hore mantswe a nyalane le
ditshwantsho
- 19 Re a bapala** 38
Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: i
Bitsa modumo ebe o wa o khalara, jwale o fumane mme o o
etsetse sedikadikwe.
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele
medumo
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana.
Qetella dipaterone
- 20 Tlhaku i** 40
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlisa tlhaku i
Etsa setshwantsho se qalang ka modumo wa i
sedikadikwe
Tlatsa dikgeo ka i hore mantswe a nyalane le ditshwantsho
- 21 Diphofole tsa setswalle** 42
Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: i
Bitsa modumo o be o o khalara, ofumane mme o o etsetse
sedikadikwe
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele
medumo
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana.
Ho latella meizi ka mahlo: thusa mkganni ho finla
pheletsong ya mmila.

- 22 Tlhaku r** 44
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlisa tlhaku r
Etsa setshwantsho tse qalang ka modumo r sedikadikwe.
Tlatsa dikgeo ka r hore ditshwantsho di nyalane le mantswe.
- 23 Titjhere ya ka** 46
Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: t
Bitsa modumo, o o khalare ebe o a o fumane o o etsetse
sedikadikwe
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele
medumo.
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana
Boikgathollo: Qetella dipaterone
- 24 Tlhaku t** 48
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlisa tlhaku t
Etsa setshwantsho se qalang ka modumo wa t
sedikadikwe
Tlatsa dikgeo ka tlhaku ya t ho etsa hore mantswe le
ditshwantsho di nyalane
- 25 Re a thusana** 50
Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: o
Bitsa lentse mme o le khalare, jwale le fumane e be o le
etsetse sedikadikwe.
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele
medumo.
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana.
Kutlwiso: ka ho bona: sebedisa ditshwantsho ho bolela
pale.
- 26 Tlhaku o** 52
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlisa tlhaku n
Etsa sedikadikwe ho setshwantsho se qalang ka modumo n
Tlatsa dikgeo ka tlhaku n ho nyalanya mantswe le
ditshwantsho
- 27 Mmino** 54
Bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: n
Bitsa modumo mme o o khalare, ebe o wa o fumane o o
etsetse sedikadikwe.

- Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele
medumo.
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana
Taka setshwantsho sa hao ebe o ngola lebitso la hao
- 28 Tlhaku n** 56
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlisa tlhaku n
Etsa setshwantsho tse qalang ka modumo wa n
sedikadikwe. Tlatsa dikgeo ka tlhaku ya n hore mantswe
a nyalane le ditshwantsho.
Ho ngola: Bopa mantswe ka ho kopanya ditlhaku.
- 29 Re ya hae** 58
Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modum: u
Bitsa modumo mme o o khalare, jwale o o fumane mme o o
etsetse sedikadikwe.
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele
medumo.
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana.
Boikgathollo: Qetella dipaterone.
- 30 Tlhaku u** 60
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlisa tlhaku u
Etsa setshwantsho tse qalang ka modumo n sedikadikwe
Tlatsa dikgeo ka tlhaku u hore mantswe le ditshwantsho di
nyalane.
- 31 Re fihlile hae hantle** 62
Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: g
Bitsa modumo mme o o khalare, jwale o o fumane o o etsetse
sedikadikwe.
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele
medumo.
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana.
Boikgathollo: Etsa setshwantsho ho bontsha hore o tla jwang
sekolong tsatsi ka leng.
- 32 Tlhaku g** 64
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlisa tlhaku g
Etsa setshwantsho se qalang ka modumo wa g
sedikadikwe.
Tlatsa dikgeo ka tlhaku g hore mantswe le
ditshwantsho di nyalane.



Tema 3: Kamora sekolo



33 Re ja hantle 66

Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: b
Bitsa modumo, o o khalare, o o fumane mme o o etsetse sedikadikwe
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Kgethollo ka pono: Tadima setshwantsho mme o etsetse diitholwana tsohle didikadikwe.

34 Tlhaku b 68

Tereisa mme o latelle.: Thusa bese ho fihla ntlong e nngwe le e nngwe meizing
Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku b
Etsetsa setshwantsho se qalang ka modumo b sedikadikwe. Tlatsa dikgeo ka tlhaku b hore mantswe anyalane le ditshwantsho
Etsa ditshwantsho tsa mantswe a qalang ka tlhaku b.

35 Ka mora nako ya sekolo 70

Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: b
Bitsa modumo mme o o khalare, ebe o a o fumana o o etsetsa sedikadikwe
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Boikgathollo: Kopanya difahleho le maikutlo

36 Tlhaku y 72

Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku y
Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa y sedikadikwe

37 Dipapadi 74

Ho bua ka ditshwantsho
Modumo: d
Bitsa modumo mme o o khalare, jwale o o fumane o o etsetse sedikadikwe
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe ebe o mamele medumo
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Boikgathollo: Nyalanya bolo ho papadi

38 Tlhaku d 76

Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku d
Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa d sedikadikwe
Tlatsa dikgeo ka tlhaku d hore mantswe le ditshwantsho di

nyalane
Ho ngola: Bopa mantswe ka ho kopanya ditlhaku.

39 Seithati 78

Bua ka ditshwantsho
Ho baladipolelo
Modumo: w
Bitsa modumo mme o o khalare, ebeo a o fumana o o etsetsa sedikadikwe.
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe ebe o mamele medumo
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Kgethollo ka pono: Bona diphapang

40 Tlhaku w 80

Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku w
Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa w sedikadikwe
Tlatsa dikgeo ka tlhaku w ho etsa hore mantswe le ditshwantsho di nyalane
Ho bala: Khalara lentse le nepahetseng le nyallanang le setshwantsho

41 Ntate 82

Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: f
Bitsa modumo o o khalare, ebe o a o fumana o o etsetsa sedikadikwe.
Tlatsa dikgeo ka tlhaku f hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.

42 Tlhaku: f 84

Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku f
Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo f sedikadikwe
Tlatsa dikgeo ka tlhaku f hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.

43 Mosebetsi wa hae 86

Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: v
Bitsa modumo mme o o khalare, ebe o a o fumana mme o o etsetsa sedikadikwe.
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo.
Ho bala: Nyalanya karete ya mantswe le mantswe ana. Modumo: Tlatsa dikgeo ka tlhaku v ho etsa ho mantswe le ditshwantsho di nyalane.
Jwale tereisa tumanosi

44 Tlhaku v 88

Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku v
Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa v sedikadikwe
Tlatsa dikgeo ka tlhaku v hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.

45 Enwa ke Mme 90

Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: h
Bitsa modumo ebe o a o khalara, jwale o fumane ebe o o etsetsa sedikadikwe.
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le ditshwantsho tsena.
Bohlale ka pono: sebedisa ditshwantsho ho pheta pale.

46 Tlhaku h 92

Tereisa mme o kwetlise tlhaku h
Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa h sedikadikwe.
Tlatsa dikgeo ka tlhaku h ho etsa hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.
Taka setshwantsho sa dintho tse qalang ka modumo h

47 Phomola 94

Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Bitsa modumo, o o khalare ebe o a o fumana o o etsetsa sedikadikwe.
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo.
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa ho bala le mantswe ana. Boikgathollo: Kopanya matheba beseng. Taka difahleho fensetereng mme o di khalare.

48 Tlhaku f 96

Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku ya z
Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa z sedikadikwe
Tlatsa dikgeo ka tlhaku z hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.

Tema 4: Lelapa la heso

49 Jomo o lokisa baesekele 98

Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: j
Bitsa modumo mme o o khalare, o o fumane ebe o o etsetsa sedikadikwe
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe ho mantswe ana
Ho latella ka mahlo o sebedisameizi> Bontsha Mosi tsela ya ho ya sekolong
Hlaloetsa motswalle sena.

50 Tlhaku j 100

Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku j
Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa j sedikadikwe.
Tlatsa dikgeo ka tlhaku j hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.
Khalara dibopeho ka tlhaku j e le tshehla

51 Nkgono le ntatemoholo 102

Ho bua ka ditshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: c
Bitsa modumo o o khalare, ebe o a o fumana, jwale o o etsetse sedikadikwe
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Boikgathollo: Qetella dipaterone

52 Tlhaku c 104

Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku c
Etsetsa setshwantsho se qalang ka modumo c sedikadikwe
Tlatsa dikgeo ka tlhaku c hore mantswe a nyallane le ditshwantsho

53 Rangwane le mangwane 106

Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: Bitsa modumo, o o khalare, o o fumane mme o o etsetse sedikadikwe.
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana.
Boikgathollo: Etsa stshwantsho sa lenaneo leo o ratang ho le sheba thelebishing

54 Tlhaku k 108

Tereisa mme o kwetlise tlhaku k
Etsetsa setshwantsho se qalang ka modumo wa k sedikadikwe
Tlatsa dikgeo ka tlhaku k hore mantswe le ditshwantsho di nyalane

55 Ho thusana 110

Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: l
Bitsa modumo mme o o khalare, jwale o o fumane o be o o etsetsa sedikadikwe
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe ebe o mamele medumo
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana
Kgethollo ka pono: Etsa sedikadikwe se sekgubedu naming, se bolou sesepeng le se setala diitholwaneng.

56 Tlhaku l 112

Tereisa mme o kwetlise tlhaku l
Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa l sedikadikwe
Tlatsa dikgeo ka tlhaku l hore mantswe le ditshwantsho di nyalane

57 Paballo o dilemo di tshela kajo 114

Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: p
Bitsa modumo, o o khalare, ebe o a o fumana jwale o o etsetse sedikadikwe
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo.
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Boikgathollo: Taka dikerese hodima kuku ena ho bontsha dilemo tsa hao.

58 Tlhaku p 116

Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku p
Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa p sedikadikwe.
Tlatsa dikgeo ka tlhaku p hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.

59 Re ja nama 118

Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: m

Bitsa modumo, o o khalare, o o fumane ebe o o etsetsa sedikadikwe

Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Boikgathollo: Taka setshwantsho sa ba lelapa leno.

60 Tlhaku m 120

Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku m
Etsetsa setshwantsho se qalang ka modumo wa m sedikadikwe.
Tlatsa dikgeo ka tlhaku m hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.

61 Re hlatswa dijana 122

Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: q
Bitsa modumo, o o khalare, o o fumane ebe o o etsetsa sedikadikwe.
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele medumo.
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Qetella setshwantsho

62 Tlhaku q 124

Ho ngola: Tereisamme okwetlise tlhaku q
Etsetsa setshwantsho se qalang ka modumo q sedikadikwe
Tlatsa dikgeo ka tlhaku q hore mantswe le ditshwantsho di nyalane.

63 Serapa sa diphoofolo 126

Ho bua ka setshwantsho
Ho bala polelo
Modumo: x
Bitsa lentse, o le khalare, o le fumane ebe o le etsetsa sedikadikwe
Mosebetsi wa mantswe: Bala mantswe mme o mamele modumo
Ho bala: Nyalanya dikarete tsa mantswe le mantswe ana. Boikgathollo: Taka mola ho tlhoa phoofolong ho ya moo e dulang.


64 Tlhaku x 128

Ho ngola: Tereisa mme o kwetlise tlhaku x
Etsetsa ditshwantsho tse qalang ka modumo wa x sedikadikwe
Tlatsa dikgeo ka tlhaku x hore mantswe le ditshwantsho di nyalane



Ha re etseng

Etsisa bana bana .




Tshwara
hlooho



Tshwara
mahetla



Tshwara
mpa



Tshwara nko



Tshwara
mangwele




Ntsha
leleme



Kwala
mahlo








Ha re etseng

Mamela titjhere.
Supa setho sa mmele se nepahetseng.



menwana ya maoto





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Seha diphaka le maoto. Di kgomaretse moo ho nepahetseng.
Kgabisa setshwantsho ka mebala. Hopola ho etsa sefahleho.



Letsoho le letshehadi




Ha re etseng
setshwantsho



Taka letsoho la hao le letshehadi.

Letshehadi





Letsatsi:




Ha re etseng
setshwantsho

Taka letsoho la hao le letona ebe
o bala menwana ya hao.



Letona

A large empty rectangular box with a blue border, intended for drawing or writing.



Titjhere: Saena


Letsatsi





Ha re etseng

Ema jwalo ka ngwana ya setshwantshong.
Bontsha letsoho la hao le letona.
Bontsha letsoho la hao le letshehadi.
Bontsha leoto leo o ratang ho ngola ka lona.
Bontsha leoto leo o ratang ho raha ka lona.







Ha re fumaneng





Etsa dikgwele dibalunung tsena.



Etsa dithupa tsa dipompong tsena.



Thusa notshi ho fumana dipalesa.



Thusa serurubele ho fumana dipalesa.






Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe
tlhakung e qalang ya
lebitso la hao.

E ngole hangata.



A B C D E F G
H I J K L M N
O P Q R S T
U V W X Y Z

Etsa sedikadikwe tlhakung tse ding tsa lebitso la hao.

a b c d e f g h i j k l m n o
p q r s t u v w x y z

Ithute ho ngola lebitso la hao.

Lebitso:

Sefane:



Ha re ngoleng




Etsa dithupa tsa difolakga tsena.




Etsa dikutu tsa dipalesa tsena.



Thusa mmutlanyana ho fumana ngwana wa yona.



Thusa moshanyana ho fofisa khaete.





Ha re etseng

Bolela hore bana ba ho kae.

ka tlasa
lebokose



ka ntle ho
lebokose



pela ka



ka hara lebokose




o sututsa ka
morao



o dutse
mahareng




o hulela ka pele





Ha re etseng

Bolela hore na e etsa modumo o jwang mme o etse sedikadikwe ho e etsang modumo o moholo.




Tse sa dumellaneng le tse ding



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ho tse sa dumellaneng le tse ding.





Ha re etseng

Ke eng e kotsi setshwantshong sena? Hobaneng ntho ena e le kotsi?





Letsatsi:




Titjhere: Saena

Letsatsi


17





Ha re etseng

Etsa mola o bapise phoofolo e nngwe le e nngwe le mma yona.



pere

kolobe

nku

kgomo

potsanyane

sethole

letatana





Ha re etseng

Shebang setshwantsho mme le buisane ka seo le se bonang.



mokotlana

motsheare



samentjhisi



senomaphodi



apole

bolo



kgati




dibuka



phoustara



malepa



dikerayone



pensele




sekgomaretsi



sekere



rula



raba



pene le pampiri



pente



borashe ba ho penta



seyalemoya



khomputa





Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe diaparong tseo re di aparang hlabula, o di tlotse ka mmala o **mokgubedu**.

Etsa sedikadikwe diaparong tseo re di aparang mariha o di tlotse ka mmala o **motala**.



Hlabula



Letsatsi:



Mariha

Titjhere: Saena

Letsatsi

23






Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe dinthong tseo o di sebedisang mabapi le bohlweki.






Letsatsi:



Ha re ngoleng

Thusa banana bana hore ba fumane diborashe tsa ho hlatswa meno.
Sebedisa pensele ho di fumana.



Titjhere: Saena

Letsatsi

25





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Amo le Ati.



Medumo

Etsa modumo ka dialfabetse tse ka tlase mme o etse sedikadikwe ho eo o e kgethileng.



a	d	c	a
e	g	q	b
a	o	o	a
s	b	a	A

ahlama





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

Amo	ala	aka
ata	Ati	ama



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareting le mantswe ana.

Amo	Ati.
-----	------



Boikgathollo

Etsa setshwantsho sa hao.



Ha re ngoleng

Ngololla lentswe lena.



aneha

Aa

ahlama





a a a a a a a

A A A A



Ha re etseng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa a.




Letsatsi:




Ha re etseng

Fumana o etse sedikadikwe setshwantshong se tshwanang le sa pele.




Fumana o etse sedikadikwe ho tlhaku e tshwanang le ya pele.



Ha re etseng

Fumana sebopeliso setshwantshong se tshwanang le se ka lebokoseng.
Kgabisa ka mmala o tshwanang.



Titjhere: Saena

Letsatsi

29



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Seipati le Sello ba dutse.




Medumo

Etsa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



z	s	e	c
e	z	o	s
a	s	x	z
s	u	w	a

serubele





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

Seipati	sehlahla	Sontaha
sefate	seipone	Sello



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareting le mantswe ana.



Seipati le Sello ba dutse.




Boikgathollo



Thusa nonyana ho fumana sehlaha.



Thusa moshanyana hore a kore.










Thusa serurubele ho fumana dipalesa.






Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



se sepa



Ss



seeta

s s s s s s

S S S S




Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa **S**.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku ya **S** dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Ati o eme.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



c	d	c	e
e	c	e	a
a	o	e	a
s	e	a	c

emere





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

eme	lema	kena
besa	wena	seha



Ha re ngoleng


Ha re bapiseng mantswe a
kareteng le mantswe ana.

Ati	o	eme.
-----	---	------



Boikgathollo

Kopanya matheba hore o bone phoofolo.



Titjhere: Saena

Letsatsi






35






Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



epa



Ee



emere

e




E





Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya **e**.



10



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **e** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.

Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

I__shom__

__m__r__

p__ns__l__

l__h__



10





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.



Ha re baleng

Itu o a dumedisa.



Medumo

Kgabiso modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



i	n	m	u
a	w	i	n
i	o	u	i
m	i	n	u

inama





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

itu	itlotsa	inela
bina	podì	inola



Ha re ngoleng



Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Itu	o	a	dumedisa.
-----	---	---	-----------



Boikgathollo

Qetella dipaterone tsena.



Titjhere: Saena

Letsatsi


39






Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



I i



i nama

i i

I I





Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya i.



Ha re ngoleng

Tlatsa dikgeo ka i.





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Rapelang le Refilwe.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



r	f	p	f
t	r	a	u
d	r	t	f
r	f	r	t





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

ruta	rata	roma
robala	raha	reka




Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Rapelang	le	Refilwe.
----------	----	----------

Latela tsela ena ho thusa mkganni ho qetella lebelo.

Boikgathollo



Titjhere: Saena

Letsatsi



43






Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



ratha




Rr

raqhwe



r r

R R



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya **r**.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **r** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho. Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

	__oka	
	__obala	
	__aha	
	__walla	
	__akgadi	
	le__ato	
	__ulela	



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.



Ha re baleng


Ho a tjhesa.



ABC


Medumo

Kgabisisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



t	n	e	o
a	e	u	t
e	o	u	t
t	e	n	u

tamatati



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

tapole

terene

tulo

tadima

tumelo

tala



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Ho

a

tjhesa.



Boikgathollo

Qetella dipaterone tsena.



Titjhere: Saena


Letsatsi

47





Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.




Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



t t

T T







Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya **t**.



Ha re ngoleng

Tlatsa dikgeo ka **t**.





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

O wele.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



o	p	a	b
o	a	o	d
a	o	b	p
d	o	a	o

ota





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

lesapo	bona	opa
lebone	lona	oka



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a karetemeng le mantswe ana.

O	wele.
---	-------



Boikgathollo

Qoqela motswalle wa hao ka pale eo o e boneng setshwantshong.





17


Tlhaku

Kotara ya 1 – Beke ya 7




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



oma

O o



ota

O o


O o





Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku eo ditshwantsho tsena di qalang ka tsona.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **O** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.
Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.



m_h_ma



leb_ne



m_r_ho



m_sadi



leb_k_se



__ta



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.



Ha re baleng


Neo o a bina.



ABC


Medumo

Kgabisisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



u	n	u	u
a	n	u	n
u	m	n	m
m	u	n	u

nonyana



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

nepa	noka	nonyana
neo	nako	nama



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Neo	o	a	bina
-----	---	---	------



Boikgathollo

Etsa setshwantsho sa hao o be o ngole lebitso la hao.

Setshwantsho sa ka:



Bukana yaka ya boitsebiso

Lebitso: _____

Sefane: _____

Letsatsi la tswalo: _____ / _____ / 20_____

Titjhere: Saena


Letsatsi

55




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



noha

nare



n n


N N



Ha re ngoleng


Tlatsa tlhaku eo ditshwantsho tsena di qalang ka tsona.




















Ha re ngoleng

Bopa lentswe ka ho kopanya ditlhaku.

n

l

b

oha

noha

loha

boha

n

s

b

oka

b

r

s

ua

e

o

a

ma



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Kutlo o ya hae.



Medumo

Kgabisisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



b	u	p	u
u	b	a	p
d	b	u	b
b	u	p	a





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

K <u>u</u> tlo	d <u>u</u> la	b <u>u</u> ka
k <u>u</u> la	p <u>u</u> la	mm <u>u</u> si



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Kutlo	o	ya	hae.
-------	---	----	------



Boikgathollo

Kenya tlhaku **u**.

Etsa mola o tlohang lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.



d__la

b__ka

k__ka


ul__






Ha re ngoleng

Latela matheba ho thusa tlhapi ho sesa.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



Uu



ulu


u u

U U



Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse nang le tlhaku ya **U**.



Ha re ngoleng


Tlatsa tlhaku **U** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho. Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

set_lo



ul_

b_ka



lam_n _

k_ka



k_ku



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Mme o lata Ati.



Medumo

Kgabisisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



g	a	p	q
a	g	a	n
q	o	a	g
g	p	q	u

galase



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

galase

gauta

Gauteng



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Mme

o

lata

Ati.



Boikgathollo

Etsa setswantsho o bontshe tsela eo o e sebedisang ha o ya sekolong ka mehla.

Titjhere: Saena



Letsatsi

63



Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



galase



gauta


g g

G G



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku eo ditshwantsho tsena di qalang ka tsona.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **g** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.
Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

__auteng

__alase


__auta





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.





Ha re baleng

Bonolo o bala buka.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



bolo





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

bana	Bonolo	bona
besa	bua	buka



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareting le mantswe ana.

Bonolo	o	bala	buka.
--------	---	------	-------



Boikgathollo

Sheba ditshwantsho mme o etse sedikadikwe ditholwaneng kaofela.





Ha re ngoleng


Fumana, o etsetse sedikadikwe tlhaku e tshwanang le e qalong ya mola.

b	a	d	p	p	b
p	b	d	p	p	a
d	d	a	p	p	b



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



Bb



b b

B B




Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa **b**.



Ha re ngoleng


Tlatsa tlhaku ya **b** dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Yena o raha bolo.




Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



yokate





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

yena	yona	yane
yoyo	yokate	leboya



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a
kareteng le mantswe ana.

Yena	o	raha	bolo.
------	---	------	-------



Boikgathollo

Taka mola o yang setshwantshong se nepahetseng.



thabile



hlorile



kgenne





tshohile




Ha re ngoleng

Fumana, o etsetse sedikadikwe tlhaku e tshwanang le e qalong ya mola.




Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



Y y

yoyo



y y

Y Y




Letsatsi:



Ha re ngoleng

Kgabisa dibopeho tse nang le tlhaku **y** ka mmala o mosehla,
tse nang le tlhaku **g** ka mmala o motala.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku ya **y** dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.



___ aka



___ okate



___ o ___ o

Titjhere: Saena

Letsatsi


73





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Lebala la dipapadi.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



d	h	n	d
h	r	d	h
d	k	d	h
h	r	d	a

dinamune





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

dipapadi	Dineo	dikolo
dibese	dula	dumedisa



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a
kareteng le mantswe ana.



Lebala	la	dipapadi.
--------	----	-----------



Boikgathollo

Etsa mola o tlohang setshwantshong se ka tlase ho fihlela bolong e nepahetseng.





Ha re ngoleng


Fumana o etse sedikadikwe ho lentswe le tshwanang le la pele.

b	a	d	p	p	b
p	b	d	p	p	a
d	d	a	p	p	b



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



dinamune

Dd

dikolobe



d d

D D



Ha re ngoleng


Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa **d**.



Ha re ngoleng

d **b**

Tlatsa tlhaku dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Wena o a hlapa.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



w	v	u
t	w	m
m	n	u
v	u	w

waelese





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

wena	jwang	tawana
wela	watjhe	lewatile



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareting le mantswe ana.

Wena	o	a	hlapa.
------	---	---	--------



Boikgathollo


Qoqela motswalle wa hao kamoo dipuo a bohehang kateng ha a ya sekolong le ha a tswa sekolong.






Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



W w



waelese watjhe

W w

W w





Ha re ngoleng

Etsa sedikadikwe ditshwantshong tse qalang ka modumo wa **W**.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku ya **W** dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Ntate o lokisa zozo.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



z	c	a	s
a	e	z	e
z	s	c	z
s	x	e	s

zozo





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

kwaZulu Natal	Zuma	zozo
Zimbabwe	Sezulu	zipi



Ha re ngoleng


Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Ntate	o	lokisa	zozo.
-------	---	--------	-------



Boikgathollo



Kopanya matheba ho bontsha hore setshwantsho sena ke eng.






Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



Zz



zozo



Z Z

Z Z



Ha re ngoleng

Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelong di qalang ka yona.




Ha re ngoleng

Kgabisa lentswe la nepahetseng ka mmala hore le tshwane le setshwantsho.



zozo

yoyo




zipi

zozo



buka

bua



kolobe

koloba



boka

bolo



hula

bula



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Yena o a bala.




Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



f	r	t	v
t	v	t	r
r	t	d	v
v	r	f	v



vuvuzela



Ha re ngoleng


Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Yena o a bala.



Boikgathollo

Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.



leqeba
d_j_
b_l_
b_la
b_na
b_na
b_na




a
e
o
i
u




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



vuvuzela

V v

V v



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.
Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

__alase

__tja

__oloi

__u __uzela

__fate

__o __o

__atiba

__weba

__atjhe

__uta





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Enwa ke mme Hopolang.




Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



hula





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

hema	haha	hama
heno	Hopolang	huku



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Enwa ke mme Hopolang.



Boikgathollo

Qoqela motswalle wa hao ka seo o se boneng ditshwantshong.






Ha re ngoleng

Isa bana ba
sekolo ntlong e
kgubedu.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



hula



Hh

helikopotara



h h

H H



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **h** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.
Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.



le__e

__empe

__elikopotara

itj__eba

__ama

__ula



Ha re ngoleng

Etsa setshwantsho se dumellanang le mantswe a ka mabokoseng.

h...asa

h...ula

h...empe

h...araka



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Fumana sefate.



Medumo

Kgabisisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



f	v	z	s
t	t	f	o
c	v	c	f
s	f	t	v

fiela





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

fumana

fumane

fana

sefate

fela

fepa



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Fumana

sefate.



Boikgathollo

Qoqela motswalle wa hao ka seo o se bonang setshwantshong.



1



2





3

O dutse sefateng.




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



fofa

Ff



folaga



f f

F F



Ha re ngoleng

Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelong di qalang ka ona.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **f** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho. Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.

le__ielo

ta__ole

se_o_ane

se__ate

__ata





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Jomo o a lokisa.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



y	j	g	y
g	j	g	p
y	a	j	g
u	j	a	j

Jeresi





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

ja	jala	jela
jewa	mojahi	dijo



Ha re ngoleng


Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Jomo	o	a	lokisa.
------	---	---	---------



Boikgathollo

Bontsha Mosi tsela ya ho ya sekolong, lebenkeleng le renkeng ya ditekesi.





Ha re ngoleng


Fumana o etse sedikadikwe ho lentswe le tshwanang le la pele.

j	t	f	ʃ	g	j
t	j	t	ʃ	f	a
f	d	f	t	p	j



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



ja



Jj

jeresi





j j

J J



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku eo ditshwantsho tsena di qalang ka tsona.



Ha re ngoleng

Kgabisa lentswe la nepahetseng ka mmala hore le tshwane le setshwantsho.



sejana

sejanna



dijo

dijabo



jeme

borotho



jase

dijo



jwang

jela




jeli

jeresi



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Ntate moholo o bala koranta.




Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



c	d	c	a
e	c	e	a
a	o	a	a
s	o	a	c

o o k e





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

dijo	kgale	monyane	nkgono
ntja	koranta	moholo	lemati



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Ntate	moholo	o	bala	koranta.
-------	--------	---	------	----------



Boikgathollo

Bua ka ditshwantsho.



potlaka



butle



kgale



ntjha



moholo






monyane






Ha re ngoleng

Latela matheba ditshwantshong tse latelang.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



C c

coke



C C

C C



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Seha mantswe le mabitso a qalang ka modumo wa **C**.

Large empty rectangular box for writing answers.

Titjhere: Saena

Letsatsi

105





Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.



Kenang le shebelle pale.




Ha re baleng




Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



k	r	t	k
t	k	t	r
k	t	d	b
v	r	k	e

katse



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

kenang	kokota	kamohelo
kopa	kobo	koba



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Kenang	le	shebelle	pale.
--------	----	----------	-------



Boikgathollo

Etsa setshwantso ka hara TV o re bontshe seo le se shebileng.



Titjhere: Saena


Letsatsi

107




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



katse

Kk

kobo



k k

K K



Ha re ngoleng

Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelong di qalang ka yona.



















Ha re ngoleng

Bopa lentswe ka ho kopanya ditlhaku.

ku — la
— ka
— ta

kula

kuka

kuta

ka — tiba
— tse
— ma

ko — pa
— lla
— ra

ke — lello
— tso
— na



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.



Ha re baleng

Lapeng leso.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



l	v	u	t
t	l	m	m
m	n	u	l
v	u	l	t



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

lapeng	leso	lona
lebala	lena	lane



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Lapeng	leso.
--------	-------



Boikgathollo



Etsa sedikadikwe se **sekgubedu** nameng.
Etsa sedikadikwe se se **putswa** sesepeng.
Etsa sedikadikwe se **setala** tholwaneng.



Titjhere: Saena




Letsatsi

111




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng


Ngololla tlhaku ena.



leeba



lesiba







Letsatsi:



Ha re ngoleng

Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelong di qalang ka yona.



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku | sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho. Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.


__eoto

__ejwe

__ebokose

__ebone

__ebese



Titjhere: Saena

Letsatsi

113



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.





Ha re baleng

Paballo o a keteka.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.





Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

Palesa	pale	pina
pele	fepa	bapala



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Paballo	o	a	keteka.
---------	---	---	---------



Boikgathollo

Kenya dikeresese tse lekanang le dilemo tsa hao kukung ena.





Ha re ngoleng


Fumana o etse sedikadikwe ho tlhaku e tshwanang le ya pele.

p	a	d	b	p	b
a	d	p	b	d	a
b	b	d	q	p	a



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



podi



Pp

patsi





p p

P P



Ha re ngoleng

Tlatsa medumo eo ditshwantsho tse latelong di qalang ka yona.




Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku **p** sekgeong hore lentswe le nyalane le setshwantsho.

Etsa mola ho tloha lentsweng ho ya setshwantshong se nepahetseng.




__ere



__ene



__ente



__odi



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Baja mmoho.



Medumo

Kgabisana modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



m	y	p
a	g	m
g	m	g
y	d	y

meno



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

Mpho	Molemo	mema
madi	mala	mane



Ha re ngoleng


Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Ba	ja	mmoho.
----	----	--------



Boikgathollo

Etsa setshwantsho sa lapa leno.



ntate
mme
kgaitsemi
abuti
nkgono
ntatemoholo

Titjhere: Saena

Letsatsi

119



Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



meno

Mm

molomo



m m

M M



Ha re ngoleng

Etsa setshwantsho sa mantswe a qalang ka **m** le **n**.

m

n



Ha re ngoleng

m

n

Kenya ditlhaku dikgeong hore mantswe a tsamaelane/nyalane le ditshwantsho.



___aoto



___ooki




___okopu



___ollo



___a___a



___ahe



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Qeto o qala ho
hlatswa dijana.



Medumo

Kgabisisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



q	d	p	d
a	b	q	p
d	q	d	b
q	d	p	q

senqanqane





Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

qela	qolla	qapa
qeta	qala	qoqa



Ha re ngoleng


Ha re bapiseng mantswe a kareteng le mantswe ana.

Qeto o qala ho hlatswa dijana.



Boikgathollo

Qetella setshwantsho.



Titjhere: Saena

Letsatsi

123





Ha re ngoleng

Etsa mola ho tloha setshwantshong se ka letsohong le letshehadi ho ya letsohong le letona ka dintho tse dumellanang.



Bona



Tshwara



Fofonela



Eja




Utlwa



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



qhoma



qoqa



q q

Q Q

Letsatsi:




Ha re ngoleng

Tlatsa setshwantsho ka mebala ho latela mebala ya ditlhaku.



p= ■ q= ■ b= ■ a= ■ d= ■



Ha re ngoleng

Tlatsa tlhaku ya **q** dikgeong hore mantswe a nyalane le ditshwantsho.



__o__opela



__abana



le__ephe

Titjhere: Saena


Letsatsi

125



Ha re bueng

Shebang setshwantsho. Ha re buisaneng ka sona.




Ha re baleng

Re bona diphoofolo
tse hlaha serapeng.



Medumo

Kgabisa modumo, o batle, mme o o etsetse sedikadikwe.



x	v	u	x
a	x	a	x
u	a	v	u
v	d	x	d

x-rei



Letsatsi:



Tlotlontswe

Bala mantswe, mamela medumo.

nare	tlou
qwaha	tshwene



Ha re ngoleng

Ha re bapiseng mantswe a
kareteng le mantswe ana.



Re bona diphoofolo tse hlaha serapeng.



Boikgathollo

Etsa mola o tlohang diphoofolong ho ya malapeng a tsona.

?



Titjhere: Saena


Letsatsi

127




Ha re ngoleng

Latela matheba moleng.



Ha re ngoleng

Ngololla tlhaku ena.



Xx

x-rei



X x

X x




Letsatsi:



Ha re ngoleng

Bontsha tsela eo ngwanana a e tsamayang ho ya sepetlele.



Titjhere: Saena

Letsatsi

129





Bukantswe ya ka

A a

Nn

Bb

Oo

Cc

Pp

Dd

Qq

Ee

Rr

Ff

Ss

Gg

Tt

Hh

Uu

Ii

Vv

Jj

Ww

Kk

Xx

Ll

Yy

Mm


Zz






Vertical lines for writing practice in the pink section.

Vertical lines for writing practice in the green section.



Vertical lines for writing practice in the yellow section.



Vertical lines for writing practice in the blue section.

Seha moleng o matheba ebe o kgomaretsa
bokamora ba leqephe lena ka morao ho buka ya
hao. O etsa phokotho. Mona o ka boloka dintho
tseo o di sehileng hore o kgone ha di sebedisa
hape.



Dintho tsa ka
tse sehuweng



botala jwa tlhaga

botala jwa tlhaga

botala jwa tlhaga

botala jwa tlhaga



Mantswe a sehetsweng mola:
Seha dikarete tsa mantswe meleng e entsweng ka matheba.
A bapise le dikarete tsa mantswe a leqephang la mosebetsi
le nang le dinomoro. A kgoma etse hodima lentswe le ka
letsohong le letona.

27

Amo Ati.

Ann and Sam.

31

Seipati le Sello ba dutse

35

Ati o eme.

39

Itu o a dumedisa.

43

Rapelang le Refilwe.

47

Ho a tjhesa.

51

O wele.

55

Neo o a bina

59

Kutlo o ya hae.

63

Mme o lata Ati.

67

Bonolo o bala buka.

71

Yena o raha bolo.

dipapadi.
la
Lebala

75





79	Wena	o	a	hlapa.	sebra.		
83	Fumana	sefate.					
87	Yena	o	a	bala.			
91	Enwa	ke	mme	Hopolang.		serapeng.	
95	Ntate	o	lokisa	zozo.		hlaha	
99	Jomo	o	a	lokisa.		tse	
103	Ntate	moholo	o	bala		koranta.	diphoofolo
107	Kenang	le	shebelle	pale.		bona	
111	Lapeng	leso.				Re	
115	Palballo	o	a	keteka.		127	
119	Ba	ja		mmoho.			
123	Qeto	o	qala	ho	hlatswa	dijana.	

